





SEO O HLOKANG HO SE TSEBA MABAPI LE KOKWANAHLOKO
YA CORONA VIRUS



KE TLAMEHA HO ETSANG HAEBA KE NAHANA HORE KE NA LE VAERASE?

Haeba o na le **feberu**, o **kgohlela** MME o na le **bothata ba ho hema** o tlameha:



Ho bua le mosebetsi wa
tlhokomelo ya bophelo wa heno



Ho ba bolella ka maeto
a hao a moraorao



Le ho qoba ho nka maeto



Goba kopano le
batho ba bang

KE MANG YA KOTSING?

Mang kapa mang ya kopanang le vaerase ena a ka e fumana, EMPA maqheku le batho ba nang le mathata a bophelo bo se ntse bo se botle jwalo ka kगतello e phahameng ya madi, mathata a pelo, boitshireletso ba mmele bo fokolang kapa lefu la tswekere ba na le monyetla o eketsehileng wa ho kula ho mahlonoko.